

1 E timhaka ta va ka Nkuna e nkarhini wa ku fuma ka Hosi
S Shilubana.

Hi lembe ra 1833 Manukuse e hosi ya Vangoni a yimbisa e ngoma e tikweni ra le Bileni.

Hi lembe ra 1834 a suka e Bileni a ri ni va ka Nkhavelana ni va ka Mabunda ni wa ka Nkuna e kuya e ^Nukanghala (Rhodesia).

Gulatino e hosi ya ka Mabunda ma Nyongana e hosi ya ka Nkhavelana na Shilubana e hosi ya ka Nkuna va ya tlhela e Mithi (Limpopo River), va vuyela e Bileni e matikweni ya vonaya khale, Manukusē yena a ya e mahlweni e rendweni ra yepa ro ya e ^Nukanghala.

Loko e va ka Nkhavelana ni va ka Mabunda ni wa ka Nkuna va tlherile hi le Mithi va fika va lwa na Mbokota e hosi ya ka khosa. E nyimpi leyi yi tiviwa hi letšaku i nyimpi ya "Abango".

Ku tlhela ka Manukuse hi le ^Nukanghala.

2

Kute loko Manukuse a ha ri e ^Nukanghala a rhuma e rizone ka Shilubana e hosi ya ka Nkuna. le ^wsaku a niwi hlayisela e teko ra yena hikuva o ta vuya. Kutani e va ka Nkunava vulavula va ku ha niwi tiva; hi letšaku lesi hi nga tlhela e ndleleni, o t^o na fika o hamba o dlaya ha wuriwe-wuriwe ku fikaloko hi hi hela. Hi loko va twanana le ^wsaku va to lwa na yena.

Hi lembe ra 1836 hi nkarhi wa vusika, Manukuse a pfa a vuya hi le ^Nukanghala; a fika a lwa ni va ka Nkuna ni va ka Nkhavelana ni va ka Mabunda. Eva ka Nkuna ni va ka Nkhavelana ni va ka Mabunda va khuriwa va hangalaka. Kutani e hosi Shiluhana wa ka Nkuna a leyela e va ka Mabunda ni va ka khosa ni va ka Rikhothlo a kua hi fambeni. Kutani e va ka Nkhavelana va tutumela e Swazini; e va ka khosa ni va ka Rikhothlo va pfumela e ku famba ni hosi

S_hiluhana; kambe _waku hi to famba hi hlasela loko hi ri karhi
hi famba. Kutani e hosi Shilubana a ku; lesi mi vulaka _wona a
hi _winene, hikuva lava va nga ta wabya a va nga _wsí koti e ku
tutuma loko yi hi kumile.

Kutani e va ka _wkuna va vonga e hosi Shilubana _waku:

"_wshe_wsha masinyane ugeze ukhupuke;
Uya_wzibona izihlangu zimpetuumpetu;

Sitsha sokubunjwa;

Ungazwi Mandwandwe ku _wsi dumisa kanti bafuna ukusiqoboza;

Sepene esiqinyane sashiya _wzinja za ka manukuse ngo_wkugijima;

Bayete-nkosi, ngonyama e nduna".

3

Kutani e hosi Shilubana a suka e ka Rikhoto_w a ya enghena e
Ka Maakana (e _wkoseni) a hunda a ya pela Nkomati (Komati River)
na Sabe (Sabi River) a famba a ya fika e ka Nwamba.

Kwala va nga pela kona e Sabe, hi kwala_wku nga sala Hosana
wa ka Mashale wa ka Nkuna..

Hosana o sale kona hi mhaka leyi "O te nwina" va ka _wkuna
mi te ndi hosi kasi mpo ndi sisa". Kutani e t_wko riku kunene
u hosi; kambe loko hi ri hina hi ta luva e hosi Shilubana,
Kutani e hosi Shilubana hi yena loyi a nga ta luva wena.

Hi loko Hosana a nga _wsí twisisi a va a sala kona e Sabe. Hi
loko Shilubana a famba a ya tlhela e _wulolwana leha a nga te e
kavamhu va yena hi fanele e ku tlhela kwala hikuva ndi lorhe
e norho.

E norho wa hosi Shilubana.

E hosi Shilubana o lorhe le_wsaku loko va famba va ya fika e
ka _wulu lomu a va kongome kona, yena o ta hlayiseka kambe e _wanhu
va yena va ta hangalaka va nwí sukela.

3

Loko va tlhela va ye⁴va ya pela Nkomatihi loko labunda
 a^{ku} yena o karhele o to sala. Kunene o sala. E hosi Shilubana
 o hunda ni variwana va ka labuna va nga va hyavana na Nwankonwana
 na Mithimikhulu va famba va ya fika e Timpukanini laha ku nga
 velekiwa Muholo kumbe Nwahungana a va a thyiwa e vito ra
 Impukana e iwana hosi Shilubana e ntukulu wa Shikwambana.

Shilubana e ka Maale e Bokgaha.

Loko e va ka Nkuna va suka e Timpukanini va fika va a ka e
 Bokgaha hi lembe na 1839 e ka hosi ya Wansati Maale. Loko e va ka
 Nkuna va fika va aka e va tunduka lesi va nga byela hi nanga ya
 vona Nwagawana loko va suka e vutonga loko yi te loko e timhaka
 ti ta va tinene, mi fanele e ku famba mi ya fika e tikweni rinwana
 ra Sitolala (Tinthava). E tikweni rperko mi ta kuna e hosi ya
 Wansati mi aka kona mi nga thuki hambi mo vona e ku saseka kumbe e
 ku nohaka tiko e henbla ka tinthava teto Ni tihandluka hi ya aka
 e henbla ka tono; hi juva loko mo tihandluka e tinthava teto e ka
 Nkuna a ku nga vi konew Kasi loko mo Nendeleka e hansi ka
 tinthava teto e ka nkuna ku ta va kona.

5

E khaka ya vumbirhi o va leyile le⁵saku loko mi ta va mi ri
 kona e tikweni rperko mi ta rhumeriwa e homu leyi pfaka hi tlhelo
 ra tinthava. E homu yeleyo mi nga thuki mi yi amukela mi dlaya
 hikuva loko modlaya yona e ka nkuna a ku nga vi kona. Kunene
 e homu yeleyo yi ve yi fika e nkarhini wolowo va nge e ka Maale
 yi pfa e Maharimanini valku i yo ta va vuyisa. Kutani e va vanuna
 va ka Nkuna va vulavula hi homu yeleyo ^{ts}ni ku tunduka e mari^t
 ya Nwagawana. Kutani va tshava let⁶saku loko vo ^{ts}ala e homu
 leyi e ku ya amukela e Maharimana ya ta ku vo sola:

Hi loko va twanana let^{wu}s^{ku} e homu yi ya dlawa e handle ka miti ni ku dyeriwa kona.

A heta hi ku vula let^{wu}s^{ku} yena a nge fiki e tikweni rherho o ta fa a dlaya hi ntung^{wu} wuriwana lowu a wu vonaka wu taka. Kunene a nga fikanga o dlawe e ndleleni e Marhakeni hi ^mfungu wa Apondo. Loko e va ka Nkuna va ha ku fika e ka maale hi lembe ra 1839 Mudzekedz^{wu}ya wa ka mhlork^mi a rhurha a ya ^aka e ka Modjadji. Kutani e va ka Modjadji va tat^a nwi rhamba e nyimpi, Kutani yena aku; mina a ^{ndzi}~~ndzi~~ hosi e hosi i Shilubana.

Kutani Mudzekedzwa a ya e ka hosi Shilubana e Bokgaha e ku ya rhamba kona. E hosi Shilubana a ala. Hi loko Mudzekedzwa a ya e ka Mpumulana e ndisana ya hosi Shilubana. Afika a nwi byela e timhaka hikwato ni let^{wu}s^{ku} e hosi Shilubana o arile.

Kutani Mpumulana a pfumela ~~x~~ let^{wu}s^{ku} o ta rhamha e nyimpi. Mpumulana a lungisa e nyimpi yi huma ni vusiku e hosi yax yena Shilubana a nga tivi ntshumu. E nyimpi yi fika yi ^{wu}ya ni va ka Tsatsawana, Ts^atsawana a hluriw^q. Nwashikwe a tlhava e hosi Tsatsawana hi fumu Mudzele a hlomula va nwi sukela a titivarile, vaku o file.

Hi loko e ^{Vabvesa} ~~valevese~~-va ka Rabiti (Va ri e hansi ka Modjadji) va ku hi fanele e ku hisa e miti; Kutani Mpumulana a ala. Hi loko e ^V~~Vabvesa~~ va ku le^{wu}s^{ku} e ya ka Nkuna va alaka hi let^{wu}s^{ku} va lava e ku tata hi tekela e tiko. Kutani va vulavula let^{wu}s^{ku} va hundukela e va ka Nkuna va lwa na vona. Kunene va endlisa ~~teetso~~. Kutani loko yi lwa va byisetele ~~x~~ e va ka Nkuna laha va tivaka let^{wu}s^{ku} loko vo fika kona a va nga hundi hikwalaho ka sibodlho. Kutani e va ka Nkuna va kongoma kona hikuva e tiko a va nga ri tivi va ya fika va Mbomborela kona va hela.

70
5

7

Lava^z kulu va nga lova kwalaho i va Mpumulana e ndisana ya hosi Shilubana ni nwana wa yena Madzuvena na Nwashikwe na Mukhono na M^hathavana M^handela na Abenya.

Lava nga sala va tlhelela e kaya e ka Shilubana e bokgaha. Hi lembe va 1842 Manukuse a land^z Shilubana e bokgaha. E nyimpi ya kona a yi fambisa^a^fji Mathengwana loyi a fambisa e vandla ra Mabundlela e ra Vangoni ri fambisa i Risungunu.. Hikwalaho ka Mufambisi wa vandla ra Mabundlela Mathengwane e vito ra Bokgaha lebyi Shilubana a nga fikela ka byona byi tivija hi letsoku i Bokgaha bya Mathengwana (Farm Sedan 323. Letaba District). E hosi Shilubana na Maale va suka va famba hi ku tshava e vangoni, va ya e Rembelule (Olifants River) e ka Mamidze. Loko e va ka nkuna^Nva tlhela kona va ya aka e Mbengeleni (Schelem Farm Letaba District)..

Shilubana e Mbengeleni

Loko e va ka nkuna va suka e Mauwe (Mamitje's-Olifants River) va sukela vanwana e va ka nkuna va nyimba ya ka Ngamuni (Mashale) va sala va ake kona.

8

E nkarhi lowu e va ka nkuna va nga a ka e Mbengeleni va kume e ku rhula ni ku anda; hikuva a ku vanga na nyimpi e nkarhi hikawo lowu va nga thama wona wa khume ra Malembe na Malembe Lambirhi.

Hi kona e Mbengeleni laha ku nga kula e vuthu rinwana leri e hosi Shilubana a nga ri thya e vito ra "Mihlolo". E Hosi Shilubana o thye e vuthu leri e vito ra Mihlolo; hikuva a nga kh^holwi let^waku o ta tlhela a kuma e vuth^w lefo tano; hikuva e Mavuthu ya yena a ya hele ngopfu e nyimpini ya ka M^udzekedzwa na Tsatsawana.

E Hosi Shilubana e Gologotweni

Loko e va ka Nkuna va rhurha e Mbengeleni va ye va ya aka e Gologotweni (Paris Farm 180 Letaba District).

Hi lembe ra 1854 e nuna wuiwana wa ka ^Nnkuna loyi a va ^uki i Ngumbungumbu wa ka Ndlala a ya e ka hosi Mashishimale (Letaba District) e ku ^usaveni. Kute loko a vuya o hlangana ni Maharimana ya ya hlasela e ka Mashishimale. Kutani ya nw*i* vutisa ya ku. "U pfa hi kwihi?" Aku: "^zNdi pfa hi le ka Mashishimale e Phalabura" vaku: "A ^wku ya u ya endla e yini"? A ku: "A ^zndi ye e ka wanakulorhi ^zndi ya ^usaya". Kutani e Maharimana ya ku wo hemba, a ye e ku ya hlevela eva ka Mashishimale ^Wletsaku hi ta e ku va hlaseleni. Kutani va nw*i* dlaya.

9 Loko va nw*i* dlele va hundela e Mahlweni e ku ya e ka ^uMashishimale. Va fika va hlasela ^mva khoma ni ^mMokhumbi va muka na wona e kaya ka wona.

Loko e hosi Shilubana a twa e ta ku dlawa ka Ngumbungumbu a kariha ngopfu, a vutisisa ni ku tengisa e Maharimana ^Wletsaku ya riha. Kutani e ^oMaharimana ya pfumela e nandu, kambe ku nga ri hi timbilu; hikuva a ya ^wku Nkuna wo hi rihisa na nhari hi ri tihosi ta yena, hi ta ^wvona loko a to amukela e miriho ya hina. Hi loko ya ta riha hi nhwanyana wo fe e tihlo loyi a nga khomiwa e ka Mashishimale.

E nyimpi ya le Gologotweni

E nyimpi leyi yi vange hi ku dlawa ka Ngumbungumbu wa ka Ndlala ^Wlesi e ^oMaharimana ya nga va ya nw*i* riha. E ^WMavuthu ya ka Nkuma lawa ya nga, lwa e nyimpi leyi ^WKip, Mihlololo, ^zSikhodlonya, Mugodo ni Mungadzi. E nyimpi yi sungule e ku lwa ni ^WMpundu

ku fika loko e dyambu ri pela. Loko ri perile e Maharimana ya khandiya e tintshava euya e Nagovelweni ya wona.

10 Kutani loko ya famba ya ku: "Re do le bona ka mutshwana". E va ka Nkuna va ku: "Si zo nibona lapho nizolala khona" (Hi ta Mi wona laha mi nga ta etlela kona). Hi loko e Maharimana ya namba ya tutuma yaku kumbe va ta va landa ni vusiku va ta ya va dlaya.

Loko ri phumela e va ka Nkuna vo longa e Nhundu ya wona kunwe ni sifubo sa wona va suka va famba e ku kongoma e ka Modjadji.

Loko va suka e Gologotweni va famba va te va tata hunda he le Rigorigo (Mohlaba's Location) va famba va fika va gova e ka Masiye (Mohlaba's Location). E mavuthu lawa a ya ri na Nwashindzele e nkosikazi leyikulu ya hosi Shilubana ya famba ya ta hunda hi le Rida (Maake's Location).

Loko va hunda kona e Rida hi loko vatwa e Bvesa aku: "He! He! Nkuna o palile" Va famba va ta fika e hansi ka sinthabyana sa Magwiri (Mohlaba's Location), hi tlhelo ra le vuseni. Hikwalaho ku nga thyiwa e sinambyana sinwana lesa nga kona e vito ra Nwashindzele; se thyeriwa e nkosikazi ya hosi Shilubana.

E ndhaku ka spona hi loko e va ka Nkuna va pela e nambu wa Ritavi (Letaba River) va fika va gova e ka Mokisi (Letaba Drift).

11 E ndhaku ka nyimpi leyi hi loko e va ka Nkuna va ta vonga e hosi ya wona Shilubana vaku:

"Gangalaza abantu emazibukweni; Khumba nge sengwe nge Sengonyama; Mhlana ofulathela o Maphephe no Gatise; Lapha omsutu othe, he! he! U do thakana ka motswana;

Ba te sonibona lapho nizolala khona; kwathi msutu ase ntabeni ya se Rita athe, he! he! O Nkhuna opadile; kanti Nkuna o yandlula nasi uqonda ka Modjadji ka Thobela. Mbabala e nduna Masinda ngo ku thubela.

Bayete nkosi! Ngonyama e nduna". Loko e va ka Nkuna va suka e Letaba Drift va famba va ya gowa e Thakana nibutuku, va suka va famba va ya aka e ka Modlakazi (Mamitwa's Location). E nkarhi lowu a ri ri tiko ra Modjadji.

Hosi Shilubana e ka Modjadji.

Loko e va ka Nkuna va fike e ka Modjadji ku humelele e tindziya letotala ta Sigonwana. Hi loko vaku i tindziya ta Modjadji a lavaka e ku handisa Nkuna e ndlala, lezaku a nga ti sika hi ndlala hikuva wa ha ku fika.

E nyimpi ya ka Tsatsawana ya Vumbirhi

12 Hi lembe ra 1860 ku va ni dyanda e ka Modjadji. Kutani e hosi Shilubana a rhumela e vanhu e ku ya e ka Modjadji va ya kombela e ku niseriwa e mpfula. Kutani Modjadji a ku loko ta nisa e mpfula hi loko e hosi.

Shilubana o sungula hi ku ya susa Tsatsawana hikuva wa vanga. Kutani Shilubana a lungisa e nyimpi lezaku yi ya hlasela e ka Tsatsawana.

E nyimpi leyi ku hume e va ka Nkuna ni va ka Modjadji ni va ka Valoyi ni va ka Rikhoto. E nyimpi yi fika yi lwa ku hluriwa Tsatsawana. E nyimpini leyi hi laha ku nga tlhaviwa Hayi wa Muhlchlonyi wa ka Shikwambana a va a ya fela e kaya. Nwashitikisana wa Mpumulana e ntjongwa ya Shilubana a thumba e tihomu. Loko e nyimpi yi herite, e navandla ya muka kutani ya ya lumisiwa.

Koo lembeni leri ra 1860 ku biwa e ngoma leyikulu e ka Modjadji, e va ka Nkuna na vona va ba e ya vona. E ngoma leyi yi tivu^w hi let^wsaku i ngoma ya "Madagana". Hi rona e lembe leri ku nga velekiwa Shihoza wa Shilubana.

13

E Nyimpi ya ka Jiwawa.

E ndhaku ka ts^zet^ws^wo hi loko Jiwawa wa Maphutugezi aku e hosi Shilubana o fanele e ku rhurha a ya oka e ka yena e Spelonken. Hi loko Shilubana e ala. Kutani Jiwawa a rhumela e rito let^wsaku Modjadji na Shilubana ni va ka Valoyi ni va ka Rikhoto^s va ya hwi luva. Kunene wuriwana ni wuriwana a humesa e makume mambirhi ya sikomu e ku ya luva ha sona e ka Jiwawa.

Hi loko Jiwawa a ya si tlherisa^waku a nga si lavi o lava e tihomu. Kunene ku hlengiwa e tihomu. Loko ti fikile e ka Jiwawa a amukela e ta ka Modjadji ni ta ka Valoyi ni ta ka Rikhoto^s a tlherisa^w e ta ka Nkuna^waku i titongo. Ku ri let^wsaku a yi ri hbiti ja less Shilubana a nga ala e ku rhurha^wa a ya a ka e ka yena.

E ndhaku ka ts^zet^ws^wo hi loko ku fika Muzila koo e lembeni rero ra 1860, e ka Jiwawa a hlongoli^hsi Nawewe e Bileni. Kutani Jiwawa a rhamba Muzila let^wsaku va ya hlasela e ka Nkuna. Hi loko e va ka Nkuna lava a va tirha e ka Jiwawa e ku endla e sitina, va suka va huka e kaya, va fika va vula let^wsaku e nyimpi ya Jiwawa na Muzila yi ta e ku hlaseleni.

14

Kutani e va ka Nkuna va tilungisa ni ku Vutima e tinanga lesi^w va faneleke e ku endla sona. Hi loko e tinanga^wti vula let^wsaku va fanele e ku suka va tlhelela lomu va nga pfa ha' kona loko va ta e ka Modjadji.

Kutani ku rhumiwa e tinhlori e ku ya hlola e nyimpi ya Jiwawa na Muzila; hi loko ti ta ya hlangana ni nyimpi ya kona, Kutani ku alawa Nwanghinghinyana e tata wa Nyavele (loyi a nga

20
10*

sala a va Mufambisi wa Mavuthu ya ka Nkuna e nkakhini wa ku fuma ka hosi Mohlaba, a nga fa hi lembe ra 1920.) ni vanwana vambirhi.

Loko va twa e ku baleka ka ~~sibalesa~~, hi loko va vula let~~saku~~^w e hosi Shilubana o fanele e ku huma e Mitini a famba. Loko va suka kwalaho vo dlaya Mundh andhayazi wa Muphutugezi loyi a ri ~~Nusavi~~ e šivandleni šešo, va teka ~~u~~ ni ~~sibalesa~~ ſa yena ni tihomu ta yena ta ~~u~~ne wa ~~Makume~~ leti a ſava hi tinguvu ni timhondo ta tindlopfu. Mundh andhayazi loyi o dlaye ~~hi~~ Marhovanyi wa ka ~~Makaringe~~. Loko e va ka Nkuna va suka kwalaho va famba va tata pela e nambu wa Ritavi hi le ka Mokisi (Letaba Drift). Loko va ha ku pela e nambu e nyimpi ya Jiwawa na Muzila yo fika. Loko yi vona let~~saku~~^w e va ka Nkuna va perile vaku: Sindani (ponani). na vona e va ka Nkuna vaku: Sindani. Loko e hosi Shilubana a

15

Fred. S. 239.

on volledig
M
1.7.87.